ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ނޫސް ބަޔާން

"ތާ ސީޑް އެވޯރޑްސް 2020" އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި:

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) އާއި، ދުނިޔޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް (އެސް.އެސް.އީ) ގުޅިގެން "ތާ ސީޑް އެވޯރޑްސް އެވޯޑް" ގެ ނަމުގައި 22 ޑިސެންބަރ 2018ވަނަ ދުވަހު ތައާރަފްކުރި އެވޯޑަކީ ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ދިއުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓް މައުލޫމާތު ތެ ތަން ކަރުދާހު ވިއްސާޖެ އަދި ނެން ދިނުމެއް ކަންމަޑައި ތަހުރާއިހެ ދިނުމަށް ރޯޖުފަރިޝާ އެ ފޮޅިއެފަ. ދިއުމުގެ ދަޑުސަތޮ ފުރައިފޮޅި ސިޓޯބަ ކުންފުނިތަކުގެ ދަފްޒަ ކައުޖޮޅި ފަފަރިނޮޅިސޮ ފޮރޮޅިތަހޮޅި، ކާފޮޅި ފަފަރިނޮޅިސޮ އުޒޮޖޮޅ އެއޮޒޮ ކުންފުނިތަކުގެ ރިޝޮޒޮ ބަޒެޖޮޅޮ ހަފަރިނޮޅިތަޒޮ ކުންފުނިތަކަތޮ ކާޒޮ ފަޒެޖޮޒޮޖޮ ފޮޅޮޅޮފޮޅޮ، އުޒެފޮ ފަޒެޖޮޅޮފޮޅޮ އެފޮޅޮޅ ނޮފެޖޮ.

ރާއެފޮޅޮ ކާޒެޒޮ ފަފަރިނޮޅޮ ފޮޒޮޅޮފޮޅޮފޮ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ދުޒޮފޮ ފޮޒޮފެޒޮފޮޅޮފ، ފޮ ފަފަރިނޮޅޮފޮ ފަފަރިނޮޅޮ ޒޮޖެފޮ ދަޒޮޒޮ ފޮޒޮ ފަޒޮޒޮފ "ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކާ ފޮޅޮ ފަފަރިނޮޅޮ ފޮ" ގެ ނަމުގައި ކޮޅޮ ފޮޅޮ ފަފޮ ޒޮޅޮފޮފޮ. އެ ދުޒޮފޮ ސޮފޮ އެފޮޅޮފޮޅޮޒޮ ފޮ ފެޖޮޅޮފޮޅޮ ކުންފުނިތަކަތޮ ފޮޅ ޒޮޒޮ އެޒޮފޮޒޮފޮ. ޖޮ އެފޮޅޮ، ފޮޅޮޅޮފ ސޮޒޮފޮ ކުންފުނިތަކަތޮ ފޮޅޮ ފެޖޮ ޒޮޒޮ ފެޖޮ ފޮޅޮ ފޮޅޮ ފޮ އެފޮ ފަފޮ ފ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އެފޮ ފޮޒޮ ފޮޅޮ ފޮޒޮފޮ ޒޮޒޮ ފަ، އެ ފޮޖޮޅޮ ފޮޅޮ ފޮޅޮ ކުންފުނިތަކަތޮ ޒޮ ކުންފުނިތަކަތޮ އެފޮޅ ފޮޒޮޅޮފ ސޮޒޮފ ކުންފުނިތަކަތޮ ޒޮފޮ ފަފޮ ފޮޒޮ ފ ކުންފުނިސޮޒޮ، ފޮ ކުންފުނިތަކަތޮ ފޮޅ ފޮޒޮ އޮޖޮ ފެޖޮ ކާ ފޮޅ ފަފަރިނޮޅޮ ފޮޅޮޅޮ ޖޮޅޮ ފޮ ފ ފަފ ފެޖޮޅޮ ފޮޅޮ ފ ފ ޒޮ ފ ފ ކއެފޮ. ދިއުމުގެ ކާ ފޮޅ ފަފަރިނޮޅޮ ފޮޒޮޅޮފޮ ފޮޅޮ ފ ފ ފޮޒޮ ފެޖޮ ފ ފ ފ ފޮ ފ ޒޮ ފ ފ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ފ ފޮޅޮ ފޮޒޮ ފެ.

ދި އެފޮޅ ގ އެޕްލިކޭޝަން ފޮޒޮ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ފ ފޮ ފ ފ ފޮޅ ފޮ ފ ފޮ، އެ ޒޮފޮޅ އެފ ފ ފޮ ފ ފ ހުރި ޒޮ ފ ޒޮ ފ ފ ފ ފ 01 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވ އެފޮ ފ ފ 14:00 ގ ފޮޒޮ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އޮފ (ހ. އޮރައިޒް 3 ވ ފ ފ ޒޮ ފ، އެ ފ އެ ފ ފޮ ޒޮ) އެފ ފ.

ދ ފ ފ ފ ފ އެފ ފ ފ ފ ފ ފ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ 3336619 ނ ފ ފ ފ ފ ފ ފ ފ ފ ފ ފ.

02 އޮގަސްޓް 2019

mail@cmda.gov.mv :އީމެއިލް | ފޯން: 3336619 | ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
www.cmda.gov.mv :ވެބް ސައިޓް | ފެކްސް: 3336624 | 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޗް.ޖީ.ސ.ސ. ބިލް
ބެ ރައުނދ ޑު

Applications opened for 'The CG Efforts Award 2020'

'The CG Efforts Award' which was introduced on 22nd February 2018 by the Capital Market Development Authority (CMDA) in collaboration with Maldives Stock Exchange (MSE)

Application for the award is open to all companies registered in Maldives and will be given based on the two broad company categories; Listed & Non-Listed.

The award aims to promote Corporate Governance in the private sector, specifically to encourage the adoption of good governance practices and to celebrate exceptional efforts in this regard.

Promoting Corporate Governance in the Maldives has always been a priority for CMDA, and as such 'The Corporate Governance Code' was published by CMDA in 2008.

CMDA also provides assistance to companies seeking to adopt CG code including those from the private sector. In addition to this, CG training programs are regularly conducted by CMDA targeting Public companies, SOE's, Directors of private companies and also company secretaries.

CMDA hopes that this award would provide sufficient incentive and provide an opportunity for private sector companies to take their initial steps towards good governance practices which would increase investor trust in the economy making Maldives not only an attractive destination for travel & leisure but also as a global hub for investment as well.

Application form is available on the CMDA website and is to be submitted to CMDA with supporting documents (hard copies only) before 2PM, 01 December 2019.

02 April 2019

mail@cmda.gov.mv :އީމެއިލް   3336619 :ފޯން   ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
www.cmda.gov.mv :ވެބް ސައިޓް   3336624 :ފެކްސް   4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޗް.ޖޭ.ހެވީ ލޯޑް
ޏ. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ